

MUP RCG
CB Podgorica
n/r gospodin Milan Vujanović

Podgorica, 11. 02. 2005.

Poštovani gospodine Vujanoviću,

juče, 10. februara 2005. u 15:25 h pozvala sam policiju (92) da interveniše u slučaju jednogodišnjeg djeteta koje je samo sjedilo na ulici vrišteći od plača. Nikoga od starijih nije bilo u njegovoj okolini. Dvojica vaših službenika su zaista došli veoma brzo.

Primjetila sam da su se motali oko djeteta i zatim produžili dalje. Zaustavila sam ih i predstavila se kao osoba koja ih je pozvala. Pitala sam ih što će preduzeti. Razgovor je tekao na sljedeći način:

POLICIJA:	Gospodo, pa zar Vi niste vidjeli da je to ciganče?
JA:	To je dete!
POLICIJA:	Vi izgleda niste odavde ?!
JA:	Pustite to odakle sam ja, ja živim ovde godinama! Što će te Vi preduzeti u vezi tog deteta i njegovih roditelja?
POLICIJA:	Znamo mi to sve. Ima ono tamo negde stariju sestru koja ga tu ostavlja.
JA:	Zašto je ne nađete, nju i majku i ne privedete ih? Vi sigurno znate da one čine krivično delo i da je ovo što gledamo najstrašnija zloupotreba deteta?
POLICIJA:	Ništa mi tu ne možemo ..., itd.

Poštovani, znam da kao ni svi građani, ni Vi sigurno niste zadovoljni masovnim prosjačenjem u Podgorici. Krajnje je zabrinjavajuća očigledna činjenica sistematske zloupotrebe djece, a scena od juče, kada ostavljeno jednogodišnje dijete vrišti od plača sjedeći na hladnom pločniku u strogom centru grada, valjda je krajnji signal za akciju.

Ovom prilikom Vas molim da skrenete pažnju Vašim službenicima, koji su inače u našoj komunikaciji bili izuzetno ljubazni i zainteresovani da se problem riješi, da je gore navedeni događaj prikaz sljedećih krivičnih djela, od koje su prvo počinili upravo oni:

1) Povreda ravnopravnosti, čl. 159 Krivičnog zakonika RCG

- (1) Ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, rasi ili vjeroispovijesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porijekla, imovnog stanja ili nekog drugog ličnog svojstva, drugome uskrati ili ograniči prava čovjeka i građanina utvrđena Ustavom, zakonima ili drugim propisima ili opštim aktima ili potvrđenim međunarodnim ugovorima ili mu na osnovu ove razlike daje povlastice ili pogodnosti, kazniće se zatvorom do tri godine.
- (2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini **službeno lice u vršenju službe**, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

2) Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, čl. 219 Krivičnog zakonika RCG:

- (1) Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloljetno lice o kojem je dužno da se stara, kazniće se zatvorom do tri godine.
- (2) Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje zlostavlja maloljetno lice ili ga prinudava na pretjeran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloljetnog lica ili **na prosjačenje** ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Nadam se da ćete ovo pismo ozbiljno razmotriti. Ova zemlja ima odlične zakone u ovoj oblasti, kao i međunarodne obaveze. Krajnje je vrijeme da počnu da se efikasno sprovode.

Molim Vas da imate u vidu da svako dijete na teritoriji Crne Gore ima pravo da mu država - policija zaštiti njegova dječija, ljudska prava na osnovu Konvencije UN o pravima djeteta, Ustava RCG, Ustavne povelje Srbije i Crne Gore, bez obzira na to da li je stranac, da li uopšte ima neko državljanstvo, da li je „ciganče“, „crnogorče“, „srpče“ i slično.

Ako smatrate da naša nevladina organizacija može na bilo koji način pomoći primjeni zakonskih i međunarodnih standarda, stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

mr Tea Gorjanc Prelević

CC: - Gospodin Dragan Đurović, Ministar unutrašnjih poslova
- Centar za socijalni rad Podgorica